

PHILIPS

Gramofon
TAV9000D



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Obavijest	3
	Zaštitne oznake	3
2	Vaš gramofon	4
	Uvod	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled gramofona	5
3	Započnite	8
	Sastavite gramofon	8
	Povežite preko RCA audio kabla	10
	Povežite preko kabla audio ulaza	10
	Spojite slušalice	11
	Povežite radio antenu	11
	Priključite na napajanje	11
	Uključite i isključite	11
	Podesite sat	12
4	Reproduciraj	12
	Reprodukcija s vinilnih ploča	12
	Zaustavite reprodukciju vinilnih ploča	13
	Zamijenite gramofonsku iglu	14
	Uklonite poklopac za zaštitu od prašine	14
	Reproduciraj sa USB-a	14
	Preskočite numere	15
	Programske numere	15
5	Slušajte muziku preko Bluetooth®	16
	Povežite Bluetooth®	16
	Isključite Bluetooth®	17
	Obrišite zapise za uparivanje za Bluetooth®	17
6	Rad Auracast™ uređaja	18
	Auracast™ prijemnik	18
	Isključite Auracast™ prijemnik	18
	Auracast™ emitovanje	19
	Isključite Auracast™ emitovanje	19
7	Rad Bluetooth izlaza (BT-OUT)	20
	Povežite uređaj s omogućenim Bluetoothom	20
	Isključite Bluetooth izlaz	21


8	Slušajte DAB+ radio	22
	Automatski pohranjajte DAB+ radio stanice	22
	Odaberite DAB+ radio stanicu	22
	Ručno pohranite DAB+ radio stanice	23
	Prikaz informacija o DAB+	23
	Koristite DAB+ izbornik	23
9	Slušajte FM radio	24
	Automatski pohranjajte FM radio stanice	24
	Ručno pohranjajte FM radio stanice	24
	Podesite FM radio stanicu	25
	Odaberite unaprijed postavljenu FM radio stanicu	25
	Koristite FM izbornik	25
	Prikaz RDS informacija	25
10	Ostale funkcije	26
	Vraćanje na tvorničke postavke	26
11	Aplikacija Philips Entertainment	26
	Preuzimanje aplikacije	26
	Uparite aplikaciju s gramofonom	27
	Odaberite svoj zvuk	27
	Odaberite izvor	28
	Primajte nešifrirano Auracast™ emitovanje	29
	Primajte šifrirano Auracast™ emitovanje	29
	Odaberite DAB radio	30
	Odaberite FM radio	31
	Odaberite USB direct	32
	Podešavanje sata	33
	Odaberite Auracast™ emitovanje	34
	Odaberite Bluetooth izlaz (BT Out)	35
	Daljinski upravljač	36
	Korisnički vodič	36
	Nadogradnja firmvera	37
12	Specifikacije proizvoda	38
13	Rješavanje problema	39

1 Važno

Sigurnost

Pročitajte i shvatite sva uputstva prije korištenja ovog gramofona.

Garancija ne pokriva oštećenja koja nastaju zbog nepridržavanja uputa.



Ova 'munja' označava neizolovani materijal unutar uređaja koji može izazvati strujni udar. Nemojte skidati poklopac zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu. 'Uzvičnik' ukazuje na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili probleme u radu i održavanju. **UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne bi trebalo da bude izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne bi trebalo da se postavljaju na uređaj.

OPREZ: Da biste spriječili strujni udar, utikač umetnite do kraja. (Za regije sa polarizovanim utikačima: Kako biste spriječili strujni udar, spojite široku oštricu sa širokim utorom.)

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog uređaja.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Pobrinite se da uvijek imate lak pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste isključili uređaj iz napajanja.

- Pobrinite se da oko proizvoda ima dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (npr. predmeti punjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Kada se utikač za napajanje ili spojnica za uređaj koriste kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati spreman za upotrebu.
- Za sigurno korištenje, koristite proizvod u okruženju sa temperaturom između 0°C i 40°C.

 Ovo je uređaj KLASA II sa dvostrukom izolacijom, i bez zaštitnog uzemljenja.

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Klasa 2 laserske radijacije kada je otvoren. Nemojte zuriti u snop. (Unutar proizvoda) (Tip klase varira prema proizvodima. Pogledajte stvarni proizvod koji ste primili.)

Napomena

- Tipska pločica se nalazi na stražnjoj strani proizvoda.

Obavijest

Usklađenost

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje proizvoda. Ovim, dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima za radio smetnje Evropske zajednice.



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da ga treba predati odgovarajućem sabirnom centru radi recikliranja. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod zajedno s običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja za električni i elektronski sistem prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Zaštitne oznake



AURACAST

Oznaka i logotipi Auracast™ su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



Bluetooth®

Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom.



Be responsible
Respect copyrights

Pravljenje neovlaštenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može predstavljati povredu autorskih prava i krivično djelo. Ovu opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe.

2 Vaš gramofon

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips!
Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju
nudi Philips, registrujte svoj proizvod na
www.philips.com/support.

Uvod



S ovim gramofonom možete

- Reproducirati vinilne ploče;
- Slušati muziku preko Bluetootha;
- Slušajte radio;
- Uživati u muzici preko slušalica;
- Podržava Bluetooth izlaz i Aux izlaz;
- Podržava Auracast™ emitiranje i Auracast™ prijemnik;
- Koristite aplikaciju za upravljanje uređajem.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:


- | | |
|---|-----------------------|
| • Glavna jedinica | • Adapter za 45 o/min |
| • Pladanj gramofona (uključujući remen) | • Baglame x2 |
| • Klizna podloga | • Teleskopska antena |
| • Poklopac za zaštitu od prašine | • Brzi vodič |
| • Kablovi za napajanje x2 | • Sigurnosni list |
| • Protuteg | |



Napomena

- Količina kablova za napajanje i tip utikača se razlikuju u zavisnosti od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom priručniku za korisnike služe samo za referentne svrhe. Stvarni proizvod može se razlikovati po svom izgledu.

Pregled gramofona



- ① PUSH /

 - Pritisnite za uključivanje i idite na zadnji izvor.
 - Okrenite za promjenu izvora (Phono/ Bluetooth/Auracast™ prijemnik/DAB/FM/USB direct/Audio ulaz).
- ② **LED indikator**

 - Led indikator za Auracast™/ Bluetooth ulaz/ izlaz.
- ③ **LED EKRAN**
- ④ **PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE (6,3 MM)**


 - Spojite slušalice.
- ⑤ **/BT OUT/VOLUME (BT IZLAZ/GLASNOĆA)**

 - Dugo pritisnite za ulazak u izbornik, Auracast™ emitiranje ili BT izlaz.
 - U načinu rada Auracast prijemnika, dugo pritisnite za ponovno skeniranje Auracast™ emitiranog kanala
 - U režimu stanja pripravnosti Dugo pritisnite: uključivanje/isključivanje programatora
Kratko pritisnite: uključivanje/isključivanje sata
 - Okrenite da biste podesili nivo glasnoće (ne u izborniku).

Status LED funkcije (pogledajte donju tabelu).

Funkcija	Status	Uzorak
Napajanje	Stanje pripravnosti	● Jednobojna crvena
	Isključite napajanje	– Isključeno
Bluetooth	Uparivanje	↕ Treperi plavo (brzo)
	Povezano	● Jednobojna plava
	Isključeno	↕ Treperi plavo (polako)
Auracast™	Šifrirano Auracast™ emitovanje	● Jednobojna jantar
	Deaktivirano šifrirano Auracast™ emitovanje	↕ Treperi žuto (brzo)
	Nešifrirano Auracast™ emitovanje	● Jednobojna ljubičasta
	Deaktivirano nešifrirano Auracast™ emitovanje	↕ Treperi ljubičasto (brzo)
	Način skeniranja Auracast™ prijemnika	↕ Treperi cijan (sporo)
	Auracast™ prijemnik povezan	● Jednobojna cijan
	Auracast™ prijemnik u stanju mirovanja	↕ Treperi cijan bojom (vrlo sporo)
Bluetooth izlaz	Uparivanje	↕ Treperi bijelo (sporo)
	Povezano	○ Jednobojna bijela
	Isključeno	↕ Treperi bijela (brzo)

Pregled gramofona



⑥ PLADANJ GRAMOFONA

- Položaj za postavljanje vinilne ploče.

⑦ CENTRALNA OSOVINA

- Osovina drži rotacionu ploču pladnja gramofona stabilnom i centriranom.

⑧ PROTUTEG

- Uravnotežuje pritisak gramofonske igle.

⑨ PROTUKLIZNO DUGME

- Protuklizna funkcija primjenjuje unutarnju silu na tonsku ručicu kako bi spriječilo preskakanje ploče prema van zbog centrifugalne sile uzrokovane rotacijom pladnja gramofona.

⑩ POLUGA ZA PODIZANJE TONSKE RUKE

- Koristi se za kontrolu podizanja/spuštanja ručice gramofona s površine ploče bez ugrožavanja površine ploče i gramofonske igle.

⑪ KVAČICA ZA TONSKU RUKU

- Pričvrstite tonsku ručicu radi zaštite tokom nekorisćenja.

⑫ OSLONA ZA TONSKU RUKU

- Koristite ovaj oslonac za držanje tonske ruke kada se ne koristi.

⑬ DUGME ZA SPEED (BRZINU) ROTIRANJA

- Prebacivanje brzine (33-1/3 i 45 O/MIN).

⑭ TONSKA RUKA


- Pokreće gramofonsku iglu da klizi iznad ploče.

⑮ KUČIŠTE ZA GLAVU I ULOŽAK

- Uložak (AT3600LA) je pričvršćen na kućište za glavu.

⑯ PODIZANJE PRSTIMA

Pregled gramofona



17 DAB/FM ANTENA

- Poboljšajte prijem FM/DAB+.

18 PRIKLJUČAK AUDIO IN (AUDIO ULAZA)

- Povezuje vanjski uređaj pomoću kabla od 3,5 mm (nije uključen u isporuku).

19

- Povežite USB uređaje za pohranu.

20 AUX OUT (AUX IZLAZNI) PRIKLJUČAK

- Povezuje vanjski zvučnik pomoću RCA kabla (nije uključen u isporuku).

21 AC IN~ (AC NAPAJANJE)

22 POKLOPAC ZA ZAŠTITU OD PRAŠINE


3 Započnite

! Oprez


- Upotreba kontrola ili podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju ili druge nesigurne radnje.
- Uvijek slijedite upute u ovom poglavlju u nizu.

Sastavite gramofon


- 1 Sastavite pladanj gramofona na uređaj.




- 2 Remen je unaprijed instaliran ispod pladnja gramofona.




- 3 Naopačke okrenite pladanj gramofona, povucite remen preko remenice motora. Uklonite ruku s remena kada se remen nađe na remenici motora.




- Polako okrenite pladanj gramofona rukom oko deset puta u smjeru strelice. Oslobodite sva uvrtanja u remenu i provjerite da li se remen glatko kreće.




- 4 Postavite kliznu podlogu na pladanj gramofona.




- Nježno paralelno povucite poklopac gramofonske igle prema naprijed kako biste ga uklonili prije reprodukcije.




- 5 Umetnite protuteg u tonsku ručku u smjeru strelice. Otključajte kopču tonske ručke.




- Koristite polugu za podizanje da biste podigli tonsku ručku.





- 6 Koristite podizač prstom da poravnate gramofonsku iglu iznad ploče.



- Koristite polugu za podizanje da spustite tonsku ruku na ploču kako biste započeli reprodukciju.



- 7 Okrenite protuteg na stražnjoj strani tonske ručke dok tonska ručka ne bude ravna i uravnotežena.




- 8 Pomjerite tonsku ručku nazad na ležište tonske ručke. Okrenite prsten s brojem SAMO u smjeru strelice, dok broj '0' ne bude u krajnjem gornjem položaju.





Savjet


- Prsten s brojem i protuteg se kreću nezavisno jedan od drugog. Nemojte okretati protuteg u ovom koraku.




- Držite i okrećite prsten s brojem i protuteg u smjeru strelice 1 za 1/2 okretaja dok se broj '1' ne nađe u krajnjem gornjem položaju.



- 9 Umetnite šarke poklopca za prašinu u džepove šarki s dvije strane poklopca.



Potpuno umetnite šarke u baze šarki koje su smještene na stražnjoj strani gramofona.



Napomena


- Da biste uklonili poklopac, uhvatite za dvije strane i polako ga podignite prema gore kako biste ga uklonili zajedno sa šarkama.

Povežite preko RCA audio kabl

Povežite RCA kabl (nije uključen u isporuku) na vanjski zvučnik.


↳ CRVENI utikač - Uključite u izlaz R-kanala.

↳ BIJELE utikač - Uključite u izlaz L-kanala.




Povežite preko kabl audio ulaza

- 1 Koristite audio kabl (nije uključen u isporuku) tako da jedan kraj spojite na vanjski uređaj, a drugi kraj od 3,5 mm na AUDIO IN priključak na stražnjoj strani uređaja.




- 2 Rotirajte dugme  **PUSH** /  da biste prebacili na izvor Audio ulaza.



- 3 Pokrenite reprodukciju uređaja (pogledajte korisnički priručnik uređaja).


Spojite slušalice

Povežite slušalice/slušalice u ušima (nisu uključene) putem priključka za slušalice (6,3 mm) na prednjoj strani gramofona.




Povežite radio antenu

Prije slušanja radija povežite isporučenu radio antenu na ovaj proizvod.



Priključite na napajanje

Spaja adapter za napajanje sa zidnom utičnicom.



Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Budite sigurni da jačina napona napajanja odgovara jačini napona koja je odštampana na poleđini ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Prije nego što priključite adapter, provjerite je li utikač sigurno pričvršćen. Kada isključujete adapter, uvijek povucite za utikač, nikada nemojte povlačiti za kabl.
- Prije spajanja adaptera, uvjerite se da ste završili sva ostala spajanja.

Uključite i isključite

Pritisnite dugme  **PUSH** /  da biste uključili uređaj.

↳ Uređaj se prebacuje na posljednji odabrani izvor.

Pritisnite dugme  **PUSH** /  da biste isključili uređaj.

↳ Uređaj se prebacuje na stanje mirovanja.

Rotirajte dugme  **PUSH** /  da prebacite izvor.

↳ Phono/Bluetooth/Auracast™ prijemnik/
DAB/FM/USB direct/Audio ulaz.





Napomena

- Proizvod se prebacuje u stanje pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti.

Podesite sat

Postavka sata može se podesiti putem aplikacije Philips Entertainment.

- 1 Pritisnite ikonu  na aplikaciji da biste ušli u listu za Clock Settings.



- 2 Nakon ulaska u stanje pripravnosti, ako je sat podešen, okrenite dugme za **Volume** da se prikažu informacije o satu.



Napomena

- Nakon isključivanja izmjenične struje, sat se mora ponovno podesiti jer nema rezervne baterije za funkcioniranje sata.


4 Reproduciraj

Reprodukcija s vinilnih ploča


- 1 Postavite uređaj na ravnu i nivelisanu površinu.
- 2 Postavite kliznu podlogu na pladanj gramofona prije stavljanja vinilne ploče.
- 3 Pomoću prekidača brzine pored tonske ruke da podesite brzinu (33-1/3, 45 O/MIN) tako da odgovara stavljenoj ploči.




- 4 Okrenite dugme  /  da prebacite na Phono izvor.




- 5 Nježno paralelno povucite poklopac gramofonske igle prema naprijed kako biste ga uklonili prije reprodukcije. Otkopčajte kvačicu tonske ruke i koristite polugu za podizanje da podignete tonsku ruku.



- 6 Koristite podizač prstom da poravnate gramofonsku iglu iznad ploče.




- 7 Koristite polugu za podizanje da spustite tonsku ruku na ploču kako biste započeli reprodukciju.




Zaustavite reprodukciju vinilnih ploča


- 1 Pomoću poluge za podizanje podignite tonsku ručicu, a pomoću prsta podignite tonsku ručicu da biste je vratili na njen oslonac.



- 2 Spustite polugu za podizanje i zakačite tonsku ruku kvačicom da je pričvrstite.



- 3 Postavite poklopac gramofonske igle da biste zaštitili vrh gramofonske igle.




! Oprez

- Nemojte savijati ili silom gurati gramofonsku iglu u uložak.
- Nemojte dodirivati vrh gramofonske igle kako biste izbjegli povredu ruke.
- Isključite napajanje uređaja prije zamjene gramofonske igle.


Zamijenite gramofonsku iglu

Uklanjanje gramofonske igle s tonske ruke:


- 1 Postavite prste na vrh gramofonske igle i pritisnite prema dolje u smjeru "A".



- 2 Povucite gramofonsku iglu prema smjeru "B".




- 3 Držite vrh gramofonske igle i umetnite drugi kraj pritiskom u smjeru "C". Gurnite gramofonsku iglu prema gore u smjeru "D" dok se ne uklopi u vrh. Model gramofonske igle: AT3600 (nije uključeno u isporuku).




Uklonite poklopac za zaštitu od prašine

- 1 Otvorite poklopac za zaštitu od prašine.




- 2 Podignite poklopac protiv prašine s osnovne baglame.




Reproduciraj sa USB-a


- 1 Umetnite USB uređaj u utičnicu.



- 2 Okrenite dugme  /  da prebacite na izvor USB uređaja.



- 3 Pritisnite dugme **VOLUME** na proizvodu da reproducirate/pauzirate pjesmu. Pritisnite dugme **VOLUME** na proizvodu dva puta da preskočite na sljedeću numeru.




Napomena

- Pobrinite se da USB uređaj sadrži audio sadržaj koji se može reproducirati.


Preskočite numere

Za USB:

- 1 Okrenite dugme **PUSH** / da prebacite na izvor USB uređaja.



- 2 Prilikom reprodukcije preko USB-a, LED prikazuje pjesmu koja se trenutno reproducuje.
→ Prikazano je **[T01 0001]**.
- 3 Pokrenite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju.
- 4 Pritisnite **ALBUM** / **ALBUM** virtualni daljinski upravljač (VRC) u aplikaciji za odabir albuma ili mape.
- 5 Pritisnite / da odaberete numeru ili datoteku.





Programske numere

Ova funkcija vam omogućava da programirate 20 numera po željenom redoslijedu.


- 1 U režimu za zaustavljanje, pritisnite **PROG/SCAN** na virtualnom daljinskom upravljaču (VRC) u aplikaciji Philips Entertainment za aktiviranje načina rada programa.
→ **[P01]** se prikazuje.
- 2 Pritisnite / da odaberete numeru.
- 3 Pritisnite **PROG/SCAN** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3 da programirate više numera.

- 5 Pritisnite ►|| da reproducirate programirane numere.



Da obrišete program


Pritisnite ■ dva puta da izbrisete program.




5 Slušajte muziku preko Bluetooth®

Povežite Bluetooth®


- 1 Okrenite dugme  /  da prebacite na Bluetooth izvor.



- 2 Odaberite **[Philips TAV9000D]** na svom uređaju na kojem je omogućen Bluetooth.




- 3 Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, Bluetooth indikator će svijetliti plavom bojom, a LED će prikazivati [CONNECTED]. Čut ćete zvučni signal s uređaja.



4 Reproducirajte zvuk sa svog uređaja.


- Pritisnite dugme **VOLUME** na proizvodu da reproducirate/pauzirate pjesmu.
- Pritisnite dugme **VOLUME** na proizvodu dva puta da preskočite na sljedeću numeru.




Isključite Bluetooth®

1 Deaktivirajte Bluetooth na svom uređaju.

2 Pritisnite dugme **VOLUME** na proizvodu tokom 3 sekunde da biste ušli u izbornik.




3 Okrenite dugme **VOLUME** da biste izabrali režim uparivanja, LED prikazuje [BT PAIR].




4 Ponovo pritisnite dugme **VOLUME** na uređaju da prekinete Bluetooth vezu.

↳ LED treperi plavo.




Obrišite zapise za uparivanje za Bluetooth®


1 Pritisnite dugme **VOLUME** na proizvodu tokom 3 sekunde da biste ušli u izbornik.




2 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [BT CLEAN] i pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite.



3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO.



4 Pritisnite dugme **VOLUME** da obrišete evidenciju Bluetooth uparivanja.



Napomena

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantovana.
- Bilo kakva prepreka između jedinice i uređaja može smanjiti radni opseg.
- Efektivni radni opseg između ove jedinice i vašeg Bluetooth uređaja je približno 10 metara (slobodan prostor).


6 Rad Auracast™ uređaja

Muziku možete emitirati na ovom gramofonu ili na bilo kojim drugim uređajima koji su kompatibilni s Auracast™.


Auracast™ prijemnik

- 1 Okrenite dugme  /  na gramofonu ili odaberite **Source Control** na aplikaciji Philips Entertainment (/Auracast™ prijemnik) da prebacite na izvor Auracast™ prijemnika.


→ LED treperi cijan bojom i čut ćete zvučni signal s uređaja.




- 2 Ako se gramofon prvi put uključi u način rada Auracast™ prijemnika ili je popis stanica prazan, gramofon će automatski započeti skeniranje, a zatim će se automatski emitirati nešifrirana emisija s najjačim signalom.



- 3 Ako želite primati šifrirane programe na svom Auracast™ uređaju za emitovanje, slijedite uputstva za svoj Auracast™ uređaj za emitovanje i unesite lozinku za svoj Auracast™ uređaj za emitovanje.



- 4 Nakon uspješnog povezivanja, LED prelazi u jednobojnu cijan boju.





- 5 Pratite Auracast™ vezu na svim dodatnim proizvodima kompatibilnim s Auracast™-om koje želite uključiti. Kratko pritisnite dugme  na gramofonu da odaberete Auracast™ kanal za emitovanje.
 - Odabire se samo nešifrirano emitovanje, a šifrirano emitovanje se preskače.
- 6 Pritisnite dugme  na gramofonu tokom 3 sekunde kako biste ponovo skenirali Auracast™ emitovanja.

Isključite Auracast™ prijemnik


- Prebacite gramofon na drugi izvor.
- Deaktivirajte Auracast™ emitovanje na mobilnom uređaju, hardverskom ključu ili proizvodu.

Auracast™ emitovanje


- 1 Pritisnite dugme   da prebacite na izvor Phono/Bluetooth/DAB/FM/USB direct/Audio ulaz.



- 2 U izvoru Phono/Bluetooth/Audio ulaz, pritisnite i držite dugme  na gramofonu tokom 3 sekunde da biste ušli u izbornik.




- 3 Okrenite dugme  na gramofonu da odaberete [AURACAST].




AURACAST

- 4 Pritisnite dugme  na gramofonu da biste ušli u Auracast™ emitovanje ili odaberite **Source Control** na aplikaciji Philips Entertainment (/Auracast™ emitovanje) da biste ušli u Auracast™ emitovanje.



- 5 Na aplikaciji Philips Entertainment, unesite () /General Settings), izaberite **Public** (nešifrovano emitovanje) ili **Personal** (šifrovano emitovanje) sa Auracast™ emitera.


- Kada je izabrano nešifrovano emitovanje, LED prelazi u jednobojnu ljubičastu boju i čut ćete zvučni signal s gramofona.
- Kada je odabrano šifrovano emitovanje, LED prelazi u jednobojnu boju jantara i čut ćete zvuk upozorenja s gramofona.




- 6 Možete emitovati na bilo koji broj proizvoda s omogućenom Auracast™ funkcijom, slijedite uputstva za omogućavanje Auracast™ veze.
- 7 Ako je Auracast kanal za emitovanje šifriran, Auracast prijemni proizvodi moraju unijeti lozinku kako bi ga mogli slušati.

Isključite Auracast™ emitovanje

- 1 Pritisnite i držite dugme  na gramofonu tokom 3 sekunde da biste ušli u izbornik.




- 2 Okrenite dugme  na gramofonu da odaberete [AURACAST].



AURACAST


- 3 Pritisnite dugme  da biste izašli iz Auracast™ emitovanja s gramofona.




7 Rad Bluetooth izlaza (BT-OUT)

Povežite uređaj s omogućenim Bluetoothom


- 1 Okrenite dugme  /  da prebacite na izvor Phono/USB direct/DAB/FM/Audio ulaz.



- 2 U izvoru Phono/USB direct/DAB/FM/Audio ulaz, pritisnite dugme **BT OUT** na jedinici tokom 3 sekunde da biste ušli u izbornik.




- 3 Okrenite dugme **BT OUT** da odaberete [BT OUT]



- 4 Pritisnite dugme **BT OUT** da biste se povezali na uređaj s omogućenim Bluetoothom.

↳ LED treperi bijelo.




- 5 Uvjerite se da je uređaj s omogućenim Bluetoothom u načinu rada za uparivanje.

- 6 Gramofon počinje sa skeniranjem i automatski se uparuje s najbližim uređajem s omogućenim Bluetoothom ili uređajem s najjačim signalom.


- 7 Kada je povezan, čut ćete zvučni signal s gramofona.

↳ LED prelazi u jednobožno bijelu boju.




Isključite Bluetooth izlaz

- 1 Dugo pritisnite dugme **BT OUT** na jedinici tokom 3 sekunde da biste ušli u izbornik.




- 2 Okrenite dugme **BT OUT** da odaberete [BT OUT].



BT OUT

- 3 Pritisnite dugme **BT OUT** da prekinete Bluetooth vezu.

↳ LED treperi bijelo.



Napomena

- Ako uparivanje ne uspije, ponovno pritisnite dugme **BT OUT** da izvršite skeniranje uređaja s omogućenim Bluetoothom.

8 Slušajte DAB+ radio

Preko ovog proizvoda možete slušati DAB+ radio.


Digitalno audio emitovanje+ (DAB+) je način digitalnog emitovanja radija preko mreže predajnika. Pruža vam veći izbor, bolji kvalitet zvuka i više informacija.

Automatski pohranjujte DAB+ radio stanice


Napomena

- Nove stanice i usluge se povremeno dodaju u DAB+ emitovanje. Da biste učinili dostupnim nove DAB+ stanice i usluge, redovno skenirajte.
- Možete pohraniti najviše 30 DAB radio stanica.


- 1 Okrenite dugme **PUSH** /  ili pritisnite dugme **DAB** na virtuelnom daljinskom upravljaču (VRC) u aplikaciji Philips Entertainment da odaberete izvor DAB+.




- Ako prvi put unesete DAB+ izvor ili ako je lista stanica prazna, radio će automatski izvršiti potpuno skeniranje.
- 2 Dugo pritisnite dugme **VOLUME** da biste ušli u izbornik.




- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [SCAN] i pritisnite dugme **BT OUT** da potvrdite.



- 4 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO.



- 5 Pritisnite dugme **VOLUME** da biste ušli u automatsko pretraživanje stanica.
↳ LED će prikazivati [SCANNING].




- Radio automatski skenira i pohranjuje sve DAB+ radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu. Ili pritisnite i držite PROG/SCAN (App VRC) duže od 5 sekundi. Proizvod automatski skenira i pohranjuje sve DAB+ radio stanice. Nakon skeniranja, emituje se prva dostupna stanica.

Odaberite DAB+ radio stanicu


Nakon što su DAB+ radio stanice skenirane i pohranjene, pritisnite **◀◀** / **▶▶** (App VRC) da odaberete stanicu DAB+.

Ručno pohranite DAB+ radio stanice


- 1 Dugo pritisnite dugme **VOLUME** da biste ušli u izbornik.




- 2 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [STORE] i ponovo pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite.



- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO.



- 4 Pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite pohranu.
→ LED prikazuje [P01 STORED].



- Pritisnite **PROG/SCAN** (App VRC) da biste ušli u prethodno postavljene postavke. Ponovo pritisnite **PROG/SCAN** (App VRC) ili pritisnite **▶||** (App VRC) da biste na trenutno mjesto spremili stanicu koje ste slušali.
- Ponovite ovaj korak da programirate više stanica.

Prikaz informacija o DAB+

Dok slušate DAB+ radio, pritisnite **INFO** (App VRC) više puta za prikaz raznih informacija (ako su dostupne), kao što su frekvencija, jačina signala, vrijeme itd.

Koristite DAB+ izbornik

- 1 U režimu DAB+, dugo pritisnite dugme **VOLUME** ili pritisnite dugme **MENU** (App VRC) da biste pristupili DAB+ izborniku.
- 2 Okrenite dugme **VOLUME** ili pritisnite dugme **PRESET ▲/PRESET ▼** (App VRC) da biste prebacivali između opcija izbornika.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - SCAN
 - AURACAST
 - BT OUT
 - MANUAL
 - PRUNE
 - DRC
- 3 Da biste ušli u prethodno postavljene postavke pritisnite dugme **VOLUME** ili pritisnite dugme **OK** (App VRC).
 - Ako nema prethodno postavljenih postavki, izaći će iz izbornika.
- 4 Okrenite dugme **VOLUME** ili pritisnite dugme **PREV/NEXT** (App VRC) da podesite na raniju/sljedeću prethodno postavljenu postavku.
- 5 Pritisnite dugme **VOLUME** ili pritisnite dugme **OK** (App VRC) da odaberete prethodno postavljenu postavku i izađete iz izbornika.

9 Slušajte FM radio

Preko ovog proizvoda možete slušati FM radio.

Napomena


- Postavite FM antenu što je moguće dalje od TV-a ili od drugog izvora zračenja.
- Za optimalan prijem, potpuno produžite i prilagodite položaj FM antene.

Automatski pohranjujte FM radio stanice


Napomena

- Možete pohraniti najviše 30 FM radio stanica.


- 1 Okrenite dugme **PUSH** /  ili pritisnite dugme **FM** (App VRC) da odaberete FM izvor.




- 2 Dugo pritisnite dugme **VOLUME** da biste ušli u izbornik.



- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [AUTOPROG] i pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite.




- 4 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO, pritisnite dugme **VOLUME** da biste ušli u automatsko pretraživanje stanica.




- Trenutna frekvencija će biti prikazana tokom procesa skeniranja, kao što je "87,5". Broj programa prikazat će se na 1 sekundu kada se pronađe stanica. Potom se skeniranje nastavlja.
- Prva programirana radio stanica se automatski emituje.

Ručno pohranjujte FM radio stanice


- 1 Dugo pritisnite dugme **VOLUME** da biste ušli u izbornik.



- 2 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [STORE] i pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite.



- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO, pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite pohranu.
↳ LED prikazuje [P01 STORED].



- Pritisnite **PROG/SCAN** (App VRC) da biste ušli u prethodno postavljene postavke. Ponovo pritisnite **PROG/SCAN** (App VRC) ili pritisnite **▶▶** (App VRC) da biste na trenutno mjesto spremili stanicu koje ste slušali.
- Ponovite ovaj korak da programirate više stanica.



Napomena

- Sve gore navedene operacije mogu se izaći iz izbornika dugim pritiskom na dugme **VOLUME**, a nakon izlaska vratit će se normalan prikaz informacija o stanici.

Podesite FM radio stanicu

- 1 Okrenite dugme **PUSH** / **BT** ili pritisnite dugme **FM** (App VRC) da odaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i držite **◀◀** / **▶▶** (App VRC) duže od dvije sekunde.
 - Radio automatski podešava stanicu sa jakim prijemom.
- 3 Ponovite 2. korak da podesite više stanica.

Odaberite unaprijed postavljenu FM radio stanicu

U FM režimu pritisnite **PRESET ▲** / **PRESET ▼** (App VRC) da odaberete prethodno postavljenu broj.

- Dok slušate FM radio, možete pritisnuti **MODE** (App VRC) da prebacite između stereo i mono zvuka.

Koristite FM izbornik

- 1 U FM režimu, dugo pritisnite dugme **VOLUME** da biste pristupili FM izborniku.
- 2 Okrenite dugme **VOLUME** da prebacite između opcija izbornika.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 Da biste ušli u prethodno postavljene postavke, pritisnite dugme **VOLUME**.
 - Ako nema prethodno postavljenih postavki, izaći će iz izbornika.
- 4 Okrenite dugme **VOLUME** da podesite raniju/sljedeću prethodno postavljenu postavku.
- 5 Pritisnite dugme **VOLUME** da odaberete prethodno postavljenu postavku i izađete iz izbornika.

Prikaz RDS informacija

RDS (sistem radio podataka) je usluga koja FM stanicama omogućava da prikazu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite **INFO** (App VRC) više puta za prikaz raznih RDS informacija (ako je dostupno), kao što su naziv stanice, tip programa, vrijeme itd.

10 Ostale funkcije

Vraćanje na tvorničke postavke

Vraća uređaj na zadane postavke.


Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite dugme **VOLUME** 5 sekundi u izvoru **AUDIO IN** na **VOLUME 2**.

Uređaj se vraća na tvorničke postavke.

11 Aplikacija Philips Entertainment

Preuzimanje aplikacije




Skenirajte QR kod/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Entertainment“ u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeli aplikaciju.



philips.to/entapp

Philips Entertainment aplikacija zadužuje vas za muziku koju slušate. Možete koristiti svoj pametni uređaj da jednostavno odaberete željeni stil zvuka, prebacite se s jednog izvora na drugi i još mnogo toga.

Uparite aplikaciju s gramofonom





- 1 Pokrenite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju.
- 2 Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem mobilnom uređaju.
- 3 Ako prvi put povežete aplikaciju Philips Entertainment s gramofonom, od vas će se tražiti da uparite aplikaciju s gramofonom.
- 4 Pritisnite dugme **VOLUME** na gramofonu kako biste omogućili aplikaciji da ga otkrije i kontroliše.


Odaberite svoj zvuk

Možete odabrati idealan zvuk za svoju muziku.

Izaberite efekt ekvilajzera (EQ)


Pritisnite ikonu  na aplikaciji da odaberete unaprijed definisane moduse zvuka koji će dogovarati vašoj muzici: **Balanced/Warm/Bright/ Powerful/Clear.**






Podesite nivo jačine zvuka

- Pomaknite traku za glasnoću za podešavanje nivoa glasnoće.




Isključite zvuk

- Pritisnite jednom ikonu  da isključite ili uključite zvuk.





Odaberite izvor

Pritisnite ikonu  na aplikaciji da izaberete **Phono/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB/Audio in**.




Primajte nešifrirano Auracast™ emitovanje

- 1 Odaberite izvor Auracast™ receiver.




Primajte šifrirano Auracast™ emitovanje


- 1 Odaberite izvor Auracast™ receiver.



- 2 Pritisnite [**Auracast™ broadcasts**] da unesete listu Auracast™ emitovanja.



- 2 Pritisnite [**Auracast™ broadcasts**] da unesete listu Auracast™ emitovanja.




- 3 Kada je odabran izvor **nešifrovane** reprodukcije s mobilnog telefona ili hardverskog ključa, gramofon će pretražiti i povezati se na taj izvor.

→ Pobrinite se da ste aktivirali Auracast™ emitovanje na svom mobilnom telefonu, hardverskom ključu ili proizvodu.




- 3 Kada je odabran izvor **šifrirane** reprodukcije s mobilnog telefona, hardverskog ključa ili proizvoda, od vas će se tražiti da unesete lozinku. Unosite istu lozinku koju ste unijeli prilikom postavljanja Auracast™ emitovanja s mobilnog telefona, hardverskog ključa ili proizvoda.

→ Pobrinite se da ste aktivirali Auracast™ emitovanje na svom mobilnom telefonu, hardverskom ključu ili proizvodu.





Odaberite DAB radio

Pritisnite ikonu  na aplikaciji da izaberite **DAB source**.






Odaberite FM radio

- 1 Pritisnite ikonu  na aplikaciji da izaberite **FM source**.




- 2 Omogućite **[Auto Preset]** i pokrenite izvođenje prethodno postavljениh postavki.





Odaberite USB direct

Pritisnite ikonu  na aplikaciji da odaberete **[USB]** da biste ušli u USB direct.





Odaberite MP3 programiranje

Odaberite **[MP3 programming]** da uđete u postavke za MP3 programiranje.





Odaberite režim reprodukcije

Odaberite **[Playback mode]** da uđete u postavke za režim reprodukcije.



Podešavanje sata



Pritisnite ikonu  na aplikaciji da izaberite **Clock**.



Postavite tajmer alarma

Postavka programatora alarma može se postaviti preko aplikacije.

- Pritisnite ikonu  na aplikaciji da odaberete [TIMER] da biste ušli u postavke programatora.



- Kada je aktiviran način rada za spavanje, pritiskom na **SLEEP** na daljinskom upravljaču aplikacije prikazat će se preostalo vrijeme spavanja. Ikona SLEEP će svijetliti kada je uključen način spavanja.
- Kada dođe do vremena spavanja, glasnoća se postupno smanjuje s trenutni nivoi na minimum u roku od 1 minute, a zatim se vraća u stanje pripravnosti.

Napomena

- Programator će podržavati samo buđenje za DAB, FM i USB.
- Kada se USB ne prepozna, buđenje programatora će biti zadano za DAB.
- Nakon što se AC isključi, programator će se postaviti na isključeno jer nema rezervne baterije za funkcioniranje sata. Međutim, postavka zadnjeg programatora trebala bi biti trajna.


Podesite tajmer za način mirovanja

Postavka programatora za spavanje može se postaviti preko aplikacije.



- Pritisnite ikonu  na aplikaciji da biste ušli u popis postavki programatora za spavanje i prebacili vrijeme spavanja u minutama.
↳ Prikazuje se 120/90/60/30/15/OFF.

Odaberite Auracast™ emitovanje


- 1 Pritisnite ikonu  na aplikaciji da biste ušli u listu za General Settings.




- 2 Odaberite **Public** ili **Personal** emitovanje.



- 3 Unesite lozinku kada je odabranu **Personal** (šifrovano emitovanje).




- 4 Pritisnite i držite dugme  na gramofonu tokom 3 sekunde da biste ušli u izbornik, zatim okrenite dugme  da odaberete [AURACAST] i pritisnite dugme  da biste ušli u Auracast™ režim uparivanja.




Odaberite Bluetooth izlaz (BT Out)


- 1 Pritisnite ikonu  na aplikaciji da biste ušli u listu za General Settings.




- 2 Omogućite **[Bluetooth Out]** i započnite skeniranje.



- 3 Uređaji koji su ranije upareni bit će prikazani pod Paired devices a uređaji koji nisu upareni bit će prikazani pod Discovered devices.




- 4 Odaberite uređaj za povezivanje Bluetooth izlaza.




Daljinski upravljač

Pritisnite ikonu  da biste ušli i koristili mobilni uređaj putem aplikacije Philips Entertainment kao daljinski upravljač za upravljanje gramofonom.



Korisnički vodič

Za više informacije o korištenju ovog proizvoda, pritisnite ikonu  na aplikaciji gdje ćete pronaći [User Manual] i [Quick Start Guide].




Nadogradnja firmvera


Da biste dobili najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod na najnoviju verziju firmvera.

Firmver za MCU se može nadograditi na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Entertainment.

Idite na **Firmware Update** i pritisnite **Download & Update**. Ako je nadogradnja dostupna, možete pritisnuti ikonu **Download & Upgrade** za automatski nastavak.



Kada se ovaj proizvod poveže s aplikacijom Philips Entertainment, može primiti bežično ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite na najnoviju verziju firmvera da poboljšate performanse ovog proizvoda.



12 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prethodne najave.

Opće informacije

Napajanje	100-240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja energije	30 W
ECO potrošnja energije	< 0,5 W
USB otvor	5,0 V $\equiv$ 0,5 A
Dimenzije (Š x V x D)	448 x 245 x 399 mm
Težina (glavna jedinica)	11,0 kg
Radna temperatura	0-40 °C

Pojačalo

Ukupna izlazna snaga	120 W (RMS)
Frekvencijski odziv	60 Hz-20 kHz
Odnos signala i šuma	>70 db
Potpuno harmonijsko izobličenje	≤ 10%

Zvučnik

Visokotonac	2 x 1" silk dome 8Ω
Zvučnik srednjeg tona	2 x 3" 8Ω
Woofers	1 x 4,5" 4Ω

Bluetooth®

Opcija sa Bluetooth®-om	V5.4
Bluetooth® profili	SBC, AAC, A2DP
Bluetooth® frekvencijski opseg	2402 ~ 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	≤ 9 dBm
Bluetooth® opseg	približno 10 m

Gramofon

Brzine gramofona	33-1/3 O/MIN, 45 O/MIN
Model gramofonske igle	AT3600LA

Prijemnik

Opseg podešavanja (FM)	87,5 - 108 MHz
Opseg podešavanja (DAB)	174 ~ 240 MHz (pojas III)
Prethodno postavljene stanice (FM)	30
Prethodno postavljene stanice (DAB)	30

Informacije o mogućnosti reprodukcije preko USB-a

Ekstenzija	Codec	Stopa uzorkovanja	Brzina u bitovima
.mp3	MPEG 1 1. sloj	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 2. sloj	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 3. sloj	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	12~48 kHz	16, 24 kbps
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900 kbit

Kompatibilni USB uređaji

USB flash memorija	USB2.0
USB flash plejeri	USB2.0

Podržani USB formati

USB ili format memorijske datoteke	FAT12/FAT16/FAT32
Podržani audio formati	MP3/WAV/FLAC/WMA
Podrška	≤128 GB, USB2.0
MP3 brzina prijenosa (brzina prijenosa podataka)	32-320 Kbps i varijabilna brzina prijenosa
WMA brzina prijenosa (brzina prijenosa podataka)	48~192 kbps
WAV brzina prijenosa (brzina prijenosa podataka)	16, 24 kbps
FLAC brzina prijenosa (brzina prijenosa podataka)	376~900 kbit
Gniježđenje direktorija	do maksimalno 8 nivoa
Broj albuma/mapa	maksimalno 99
Broj pjesama/naslava	maksimalno 999

Nepodržani USB formati

Prazan album	Prazan album je album koji ne uključuje MP3/WMA/WAV grafike i neće biti prikazan.
--------------	---

Nepodržani formati datoteka će biti preskočeni. Na primjer, Word datoteke (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom dif će se zanemariti i neće se reproducirati.

13 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte pokušavati sami popraviti sistem. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je uređaj u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li adapter za napajanje uređaja nepravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u AC utičnici.

Nema zvuka

- Provjerite jačinu zvuka.
- Provjerite je li izvor ispravno odabran. Provjerite je li kabl za povezivanje ispravno spojen.

Nema odgovora jedinice

- Isključite i ponovno priključite adapter za napajanje, a zatim ponovno uključite uređaj.
- Kao funkcija za uštedu energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija numere dođe do kraja i nijedna kontrola se ne koristi.

Ploča zvuči prebrzo ili presporo

- Provjerite je li brzina ispravno odabrana kako bi odgovarala vinilnoj ploči.

Oslabljene audio performanse gramofona

- Provjerite je li gramofonska igla istrošena. Zamijenite gramofonsku iglu.

Gramofon okreće ploču ali nema zvuka

- Provjerite jačinu zvuka.
- Provjerite je li izvor ispravno prebačen na Phono.
- Provjerite je li poklopac gramofonske igle ispravno uklonjen.
- Provjerite je li poluga za podizanje tonske ruke već gurnuta prema dolje kako bi nalegla na ploču.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovoj jedinici ili uklonite sve prepreke između njih.

Bluetooth uređaj se ne može povezati s ovom jedinicom

- Provjerite podržava li uređaj profile koji su potrebni za ovaj uređaj.
- Provjerite je li Bluetooth funkcija uređaja omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da saznate kako da omogućite ovu funkciju.
- Provjerite je li ovaj uređaj u načinu rada za uparivanje.
- Provjerite je li ovaj uređaj već povezan s drugim uređajem s omogućenim Bluetoothom. Isključite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni mobilni uređaj se stalno povezuje i isključuje.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovoj jedinici ili uklonite sve prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni se mogu stalno povezivati i isključivati kada upućujete ili prekidate pozive. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ove jedinice.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovoj jedinici čak i nakon uspješne Bluetooth veze.

- Uređaj se ne može koristiti za bežičnu reprodukciju muzike putem ove jedinice.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati kao funkcija uštede energije. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ove jedinice.

Neke datoteke nije moguće prikazati na USB uređaju

- Broj fascikli ili datoteka na USB uređaju je premašio određeno ograničenje. Ova pojava nije kvar.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan s ovim uređajem. Pokušajte s drugim uređajem.

Slab radio prijem

- Povećajte udaljenost između jedinice i TV-a ili drugih izvora zračenja.
- U potpunosti izvucite radio antenu.
- Povežite vanjsku radio antenu.

Tajmer ne radi

- Ispravno podesite sat.
- Uključite tajmer.

Postavka sata/tajmera je izbrisana

- Napajanje je prekinuto ili je kabl za napajanje isključen.
- Ponovo postavite sat/tajmer.

Kako zadržati ili isključiti prikaz sata u stanju pripravnosti?

- U stanju pripravnosti pritisnite dugme **VOLUME** na porizvodu da prebacite između uključivanja i isključivanja displeja sata.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom.